



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-053/25-5644/2

Podgorica, 17.03.2025. godine

Za: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

gospodinu, mr Ervinu Ibrahimoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razmijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije

Veza: Vaš akt broj: 6/2-053/25-176 od 24.02.2025. godine i 6/2-053/25-176-3 od 06.03.2025. godine

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Povodom *Informacije o zaključivanju Memoranduma o razmijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst *Informacije o zaključivanju Memoranduma* i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog memoranduma nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, a da su svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog memoranduma, obezbijeđena u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, u načelu nema primjedbi na *Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije*, uz napomenu da je finansijska sredstva po osnovu troškova koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja predmetnog memoranduma, neophodno uskladiti sa sredstvima koja su raspoloživa, godišnjim zakonom o budžetu Ministarstvu vanjskih poslova.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

OBRAZAC

PREDLAGAČ

NAZIV PROPISA

Memorandum o razumijevanju o saradnji između
Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva
vanjskih poslova Mongolije

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Ovaj memorandum o razumijevanju ima za cilj postavljanje okvira za održavanje političkih konsultacija između dva ministarstva vanjskih poslova u odnosu na pitanja od zajedničkog interesa, kao i inteziviranje kontakata diplomatskih misija Crne Gore i Mongolije, akreditovanih u trećim državama.
- Nepostojanje odgovarajućeg dogovorenog mehanizma može otežati održavanje političkih konsultacija.
- Izostanak održavanja redovnih političkih konsultacija može imati nepovoljan uticaj na dinamiku razvoja bilateralnih odnosa.
- Nema oštećenih subjekata.
- „Status quo“ opcija zadržala bi saradnju i diplomatsku komunikaciju na postojećem nivou.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Cilj ovog memoranduma je da se uspostavi formalni pravni okvir za saradnju u oblasti bilateralnih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa.
- Ovaj memorandum usklađen je sa vanjsko-političkim ciljevima Crne Gore.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Status quo bi podrazumijevao zadržavanje postojećeg stanja bez zaključenja memoranduma sa Ministarstvom vanjskih poslova Mongolije.
- Preferirana, odnosno regulatorna opcija omogućava rješenje koje olakšava sprovođenje redovnih političkih konsultacija.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Zaključivanjem ovog memoranduma doprinijeće se daljem unapređenju diplomatske komunikacije i saradnje između ministarstava vanjskih poslova i probudbljivanju saradnje između Crne Gore i Mongolije. Pomenuti dokument neće imati negativan uticaj na Crnu Goru.
- Primjena ovog memoranduma neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Snaženje kapaciteta diplomatskih odnosa ima neposredan uticaj unapređenja međunarodne ekonomske saradnje koja pozitivno utiče na poslovni ambijent u Crnoj Gori odnosno razvoj tržišta, osnivanje novih privrednih subjekata i unapređenje konkurencije.
- Nema uticaj na administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, za implementaciju ovog memoranduma, pa ova pitanja nisu primjenjiva u tom kontekstu. Svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog memoranduma, obezbijeđena su u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova.
- Implementacijom ovog memoranduma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Usvajanjem memoranduma nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti

- Nije korišćena eksterna ekspertiska podrška pri izradi ovog memoranduma.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Ne postoje nikakve potencijalne prepreke za implementaciju ovog akta.
- Ugovorne strane će zajednički preduzimati aktivnosti za organizovanje konsultativnih sastanaka čijom realizacijom će biti ispunjeni ciljevi ovog memoranduma.
- Glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj i kvalitet održanih sastanaka između diplomatskih predstavnika dvije zemlje.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene Memoranduma će biti zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 5. mart 2025. godine

MINISTAR

Mr Ervin Ibrahimović



Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije

U cilju razvijanja i unapređenja odnosa i saradnje između Crne Gore i Mongolije, u komunikaciji između dva ministarstva vanjskih poslova, iskazano je interesovanje za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije u oblasti bilateralnih odnosa.

Saradnja između dva ministarstva održavaće se putem konsultativnih sastanaka ili između Stalnih misija dvije zemlje pri Ujedinjenim nacijama, njenim specijalizovanim agencijama i drugim međunarodnim organizacijama, kao i na međunarodnim konferencijama na bazi načela reciprociteta i uzajamnih koristi.

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mongolije predviđa sljedeće modalitete saradnje: redovno održavanje konsultativnih sastanaka na nivou visokih zvaničnika ili na drugom nivou koji unaprijed dogovore Strane, konsultacija i razmjena informacija o pitanjima od zajedničkog interesa između diplomatskih misija Crne Gore i Mongolije, akreditovanih u trećim državama, kao i druge aktivnosti koje strane dogovore.

Memorandum će stupiti na snagu 30 (trideset) dana od datuma prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojom bilo koja Strana putem diplomatskih kanala potvrđuje ispunjenje unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu i zaključuje se na neodređeno vrijeme uz mogućnost sporazumne dopune ili izmjene.

Planirano je da Memorandum potpiše mr Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore.

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
O SARADNJI IZMEĐU
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE
I
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA MONGOLIJE

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova Mongolije, u daljem tekstu „Strane“,

Želeći da razvijaju i unapređuju prijateljske odnose između dvije zemlje u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija,

Težeći da promovišu saradnju u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima između dvije države,

Vjerujući da će konsultacije i razmjena informacija i mišljenja o bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa doprinijeti produbljivanju međusobnog razumijevanja,

Vođeni Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine,
Saglasili su se o sljedećem:

ČLAN 1

Radi razmatranja modaliteta za proširenje i produbljivanje saradnje u razvoju bilateralnih odnosa, kao i regionalnih i međunarodnih pitanja od zajedničkog interesa, Strane će redovno održavati konsultativne sastanke na nivou visokih zvaničnika ili na drugom nivou koji unaprijed dogovore Strane

ČLAN 2

1. Konsultativni sastanci mogu se održavati jednom u dvije (2) godine ili češće, prema potrebi, naizmjenično u Podgorici i Ulan Batoru ili između Stalnih misija dvije zemlje pri Ujedinjenim nacijama, njenim specijalizovanim agencijama i drugim međunarodnim organizacijama, kao i na međunarodnim konferencijama.

2. Posebno, diplomatske misije dvije zemlje akreditovane u trećim državama će se konsultovati i razmjenjivati informacije o pitanjima od zajedničkog interesa.

ČLAN 3

1. Strane će se usaglasiti o delegacijama, konkretnim datumima, mjestu održavanja, i dnevnom redu konsultativnih sastanaka putem diplomatskih kanala.

2. Strane mogu formirati radne grupe ili organizovati sastanke eksperata kako bi razmatrale specifična prioritetna pitanja od zajedničkog interesa.

ČLAN 4

Strane će, u okviru svojih nadležnosti, tražiti nove oblike za dalji razvoj odnosa između dvije zemlje u svim oblastima i na različitim nivoima.

ČLAN 5

Svaki spor između Strana u vezi sa sprovođenjem i tumačenjem ovog memoranduma o razumijevanju, rješavaće se putem konsultacija i/ili pregovora.

ČLAN 6

1. Ovaj memorandum o razumijevanju stupa na snagu 30 (trideset) dana od datuma prijema poslednjeg pisanog obavještenja kojom bilo koja Strana putem diplomatskih kanala potvrđuje ispunjenje unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj memorandum o razumijevanju zaključuje se na neodređeno vrijeme i može se dopuniti ili izmijeniti na osnovu sporazuma Strana putem diplomatskih kanala. Izmjene i/ili dopune biće sastavni dio ovog memoranduma.

3. Ovaj memorandum može biti otkazan od strane bilo koje Strane dostavljanjem pisanog obavještenja putem diplomatskih kanala o namjeri da ga raskine, najmanje šest (6) mjeseci prije predviđenog datuma prestanka važenja.

Sačinjeno u _____ dana _____, u dva originalna primjerka, na crnogorskom, mongolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA MINISTARSTVO VANJSKIH
POSLOVA CRNE GORE

ZA MINISTARSTVO VANJSKIH
POSLOVA MONGOLIJE
